

INSTRUMENT ZA PRAĆENJE PREPORUKA UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA: PRIJEDLOG ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Sadržaj

SPISAK SKRAĆENICA	3
UVOD	4
PRILOG – INSTRUMENT ZA PRAĆENJE PREPORUKA UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BiH	7
O AUTORU	27
O KOALICIJI	28

BiH Civil Society
Initiative for UPR

Sarajevo
februar 2021.

ISSN: 2303–6079

Edicija *Human Rights Papers* Sarajevskog otvorenog centra
Broj publikacije: 57

Naslov: Instrument za praćenje preporuka Univerzalnog
periodičnog pregleda: prijedlog
organizacija civilnog društva
Autor: Adnan Kadribašić
Urednica: Dajana Bakić
Lektura: Sandra Zlotrg
Prevod na engleski: Prevodilačke usluge Context
Prelom/dizajn: Dina Vilić
Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba)
u ime BiH Civil Society Initiative for UPR
Za izdavača: Emina Bošnjak

© Sarajevski otvoreni centar

Publikacija je rezultat rada organizacija civilnog društva unutar neformalne koalicije BiH Civil Society Initiative for UPR. Izdavanje ove publikacije podržala je Vlada Kraljevine Nizozemske.

Nekomercijalno umnožavanje, fotokopiranje ili bilo koji drugi oblik reprodukcije cijele publikacije ili njezinih dijelova je poželjno, uz prethodno pismeno informisanje izdavača na e-mail: office@soc.ba.

SPISAK SKRAĆENICA

ADS/U –	Agencija za državnu službu/upravu
APIK BiH –	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine
APOSO BiH –	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine
ARS BiH –	Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
BDBiH –	Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
BiH –	Bosna i Hercegovina
CEST	
FBiH i RS –	Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
CIK –	Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
EKLJP –	Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama
FBiH –	Federacija Bosne i Hercegovine
FIGAP –	Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine
GAP –	Gender akcioni plan
GIM –	Gender institucionalni mehanizmi
IO –	Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
KZ –	Krivični zakon(ik)
LGBTI –	lezbejke, gej, biseksualne, trans ili transrodne, interpolne osobe
MLJPI BiH –	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
MP BiH –	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
MRVBiH –	Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine
MSBiH –	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
MUP –	Ministarstvo unutrašnjih poslova
NPM –	Nacionalni preventivni mehanizam u smislu Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture
NSRS –	Narodna skupština Republike Srpske
PAR –	Reforma javne uprave
PARCO –	Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine
PSBiH –	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
RAK BiH –	Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine
UN –	Ujedinjenje nacija
UPR –	Universal Periodical Review (UPP – Univerzalni periodični pregled)
UPR –	Univerzalni periodični pregled
Vijeća NM –	Vijeća nacionalnih manjina
VMBiH –	Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
VSTV BiH –	Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
VSZBiH –	Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine
ZORS –	Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

UVOD

Univerzalni periodični pregled (UPR) kreirala je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine. To je jedinstveni mehanizam za međusobni pregled kojim države članice svake četiri i po godine pregledavaju stanje o ljudskim pravima svih država podjednako tokom sjednica vladine radne grupe Vijeća za ljudska prava u Ženevi. Sve države, bez izuzetka, aktivno učestvuju u pregledu stanja ljudskih prava i davanju preporuka.

Cilj ovog mehanizma je pružanje podrške svim državama članicama UN-a u boljoj procjeni potreba za ljudskim pravima kako se razvijaju, pravovremeno i periodično. UPR preispituje provedbu obaveza u pogledu ljudskih prava kako su utvrđene u Povelji UN-a; Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima; ugovorima o ljudskim pravima koje je ratifikovala dotična država te drugih i dobrovoljnih opredjeljenja i obaveza država članica. Na osnovu ovog pregleda, UPR pruža podršku državama članicama da ojačaju nacionalnu zaštitu ljudskih prava putem preporuka.

Pregled se zasniva na tri izvora:

- 1) **izvještaj koji priprema vlada svake države;**
- 2) **podaci iz izvještaja nezavisnih stručnjaka i radnih grupa za ljudska prava, poput posebnih mehanizama, ugovornih tijela, kao i ostalih organizacija unutar mreže UN-a;**
- 3) **podaci koje podnose ostale interesne skupine poput nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava, regionalnih organizacija i organizacija civilnog društva.**

Izvještaj Bosne i Hercegovine za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava koji je izradio niz institucija BiH, a koordiniralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, usvojilo je 9. 10. 2019. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.


Sarajevski otvoreni centar je u decembru 2018. godine okupio organizacije civilnog društva sa ekspertizom u različitim oblastima ljudskih prava u Inicijativu civilnog društva za UPR. Ova inicijativa je okupila Sarajevski otvoreni centar, Udruženje/udrugu BH Novinari, Civil Rights Defenders, Fondaciju CURE, Transparency International u BiH, Udruženje Zemlja djece u BiH, UG Zašto ne, Centar za promociju civilnog društva, Udruženje Vaša prava BiH, TRIAL International, My Right – Empowers People with Dissabilities, te UG za promociju obrazovanja Roma "Otaharin". Rad Inicijative je rezultirao jedinstvenim Izvještajem u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini¹ koji je sadržan u Sažetku priloga ključnih

¹ Izvještaj u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, BiH Civil Society Initiative for UPR Sarajevo, april, 2019, dostupan na: <https://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/08/U-PR-BHS-final.pdf>

aktera o stanju u Bosni i Hercegovini.²

Radna grupa za Univerzalni periodični pregled je tokom svog trideset četvrtog zasjedanja koje je održano od 4. do 15. novembra 2019. godine razmatrala pregled Bosne i Hercegovine 13. novembra 2019. godine. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodila je gospođa Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Radna grupa je na svom 18. sastanku, održanom 15. novembra 2019. godine, usvojila izvještaj o Bosni i Hercegovini.³ Ukupno je izdato 207 preporuka za Bosnu i Hercegovinu koje se odnose na brojne segmente ljudskih prava.

U procesu izrade ovog dokumenta izvršena je kategorizacija preporuka prema segmentima ljudskih prava na koje se odnose. Ta kategorizacija je omogućila da se utvrde oblasti u kojima je izdat najveći broj preporuka, kao što je prikazano u shemi ispod. Iako se brojna prava međusobno prožimaju, ovaj pristup je omogućio utvrđivanje ključnih oblasti ljudskih prava koje su druge države članice prepoznale za BiH. Iz sheme je vidljivo da je najveći broj preporuka izdat u oblasti diskriminacije, institucionalizacije, ravnopravnosti spolova, obrazovanja, nasilje nad ženama, tranziciona pravda, pravo glasa, osobe sa invaliditetom, dječja ombudsman, trgovine ljudima, govori mržnje, tortura, vladavina prava, zdravstvena zaštita, inkluzija, migranti, sloboda okupljanja, EKUP, ESCR, jezik, korupcija, branitelji, korupcija, nasilje nad djeцом, i stanovanje.



UPR proces nije definiran da se dešava samo između dva procesa izvještavanja i pregleda tokom zasjedanja radne grupe. Upravo zbog toga je Generalni sekretar Ujedinjenih nacija⁴ preporučio da će uspjeh država u

² Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Thirty-fourth session 4-15 November 2019 Summary of Stakeholders' submissions on Bosnia and Herzegovina, dostupan na (engleskom): <https://undocs.org/A/HRC/WG.6/34/BiH/3>

³ Izvještaj Radne grupe o univerzalnom periodičnom pregledu – Bosna i Hercegovina, Vijeće za ljudska prava, Radna grupa za Univerzalni periodični pregled, Trideset četvrto zasjedanje, Ženeva, 4 - 15. novembar 2019. godine, dostupno na: <http://www.mhrr.gov.ba/PDF/LjudskaPrava/Zakljucna%20zapazanja%20na%20Treci%20ciklus%20UPR-a.pdf>

⁴ Jačanje akcije Ujedinjenih nacija na polju ljudskih prava kroz promociju međunarodne saradnje i važnosti neselektivnosti, nepristrasnosti i objektivnosti, Izvještaj Generalnog sekretara, 2017, dostupan na: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/263/84/PDF/N1726384.pdf?OpenElement>

naporima da promoviraju i zaštite ljudska prava, uz podršku Ujedinjenih nacija, nesumnjivo zavisiti od postojanja nacionalnih mehanizama za izvještavanje i praćenje koji će se baviti zadacima primjene preporuka i izvještavanja o njima. Napori i učinci će biti postignuti u bliskoj saradnji i konsultacijama sa nacionalnim akterima. Takvi mehanizmi olakšat će i zadatak države da izradi sveobuhvatne nacionalne akcione planove za ljudska prava i/ili planove za provedbu preporuka.

U nedostatku mehanizma koji bi odgovorio ovim preporukama Ujedinjenih nacija u pogledu praćenja provođenja preporuka, Sarajevski otvoreni centar je pristupio izradi dokumenta koji će:

- **omogućiti kreiranje prioriteta u provođenju preporuka**
- **kreirati pretpostavke za provedbu preporuka od strane nadležnih institucija**
- **promovirati UPR preporuke te zagovarati prioritizaciju provođenja preporuka od strane organizacija civilnog društva, ali i međunarodnih organizacija u BiH.**

Na taj način se stvaraju pretpostavke da ovaj dokument služi kao **Instrument za praćenje preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda organizacija civilnog društva u BiH**. Korištenje ovog dokumenta ne zaustavlja dalje napore i zagovaranja organizacija civilnog društva da institucije vlasti uspostave adekvatan mehanizam za praćenje napretka u pogledu UPR-a u skladu sa preporukama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Konačno, ovaj dokument pravi direktnu vezu sa procesom evropskih integracija kao ključnog vanjskopolitičkog cilja BiH koji u velikoj mjeri kao prioritete u procesu pridruživanja prepoznaje teme obuhvaćene UPR preporukama. U tom smislu je napravljena direktna veza sa Mišljenjem Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.⁵

U tom procesu su provedene konsultacije sa nadležnim institucijama na različitim nivoima vlasti kako bi se prijedlozi stručnjakinja i stručnjaka za ljudska prava potvrdili. Ove konsultacije su provedene tokom epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19 koje su predstavljale objektivno ograničenje za sveobuhvatni angažman sa većim brojem institucija. Ipak, korištenjem online platformi u kombinaciji sa fizičkim prisustvom na radionicama uspješno su provedene konsultacije u tri grada u Bosni i Hercegovini. Tokom radionica prepoznata je potreba da se konsultacije odvijaju redovno kako bi se ovaj instrument redovno ažurirao i kako bi se osigurao transfer znanja između stručnjakinja i stručnjaka iz vladinog i nevladinog sektora. U tom smislu je predloženo kreiranje inovativnih alatki kao što su online platforme za praćenje UPR preporuka.

5 Saopštenje komisije Evropskom parlamentu i Vijeću, Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, Brisel, 29.5.2019. COM(2019) 261 final, dostupno na: <http://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovina-za-%C4%8Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf>

PRILOG – INSTRUMENT ZA PRAĆENJE PREPORUKA UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BiH

Pitanje	Oblast 1	Oblast 2	Veza sa EU mišljenjem	Prioritet	Institucija	Aktivnosti	Pokazatelj	Status	Resurs
120.1 Preduzeti potrebne korake kako bi se uskladilo zakonodavstvo s odgovarajućim odlukama Evropskog suda za ljudska prava, kao i sa presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (Slovačka)	EKLJP	Diskriminacija	4.f	1	MLJPI	Utvrditi u kojim oblastima zakonodavstvo nije usklađeno Podnijeti inicijative	Izmijenjene odredbe Ustava		
120.2 Uspostaviti nacionalni mehanizam za sprečavanje torture u skladu sa Fakultativnim protokolom uz Konvenciju protiv torture (Čile)	Tortura	Ombudsmen	10	1	PSBiH	Određiti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM		
120.4 Uspostaviti efikasan nacionalni mehanizam za prevenciju u skladu sa Fakultativnim protokolom uz Konvenciju UN-a protiv torture (Švajcarska)	Tortura	Ombudsmen	10	1	PSBiH	Određiti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM		
120.5 Ojačati koordinaciju politike djelovanja u oblasti ljudskih prava s vlastima na entitetskom nivou kako bi se osigurala veća usklađenost sa strategijama na međunarodnom nivou (Republika Koreja)	Institucionalizacija		Ne	1	MLJPI	Donijeti plan za praćenje provođenja UPB preporuka	Stepen provedbe plana		
120.8 Uspostaviti domaći mehanizam za praćenje provedbe preporuka o ljudskim pravima (Azerbejdžan)	Institucionalizacija		Ne	1	MLJPI	Donijeti plan za praćenje provođenja UPB preporuka	Stepen provedbe plana		
120.9 Ostvariti dalji i opipljivi napredak u poboljšanju građanskih i političkih prava, posebno u pogledu izvršenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci i drugih sličnih presuda (Češka)	EKLJP	Diskriminacija	4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava		
120.18 Pojačati aktivnosti usmjerene na usvajanje zakona kojim se osigurava nezavisnost u finansiranju Institucije ombudsmena za ljudska prava i povjeravanje ovoj instituciji nadležnosti nacionalnog preventivnog mehanizma propisanog Fakultativnim protokolom uz Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture (Poljska)	Ombudsmen	Tortura	10	1	PSBiH	Određiti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM		
120.19 Ojačati nezavisnost Institucije ombudsmena, u skladu s Pariškim načelima (Portugal)	Ombudsmen		10	1	PSBiH	Određiti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM		

120.42 Izmijeniti i dopuniti Ustav, bez daljeg odgadanja, kako bi se uklonila diskriminacija na osnovu nečije pripadnosti narodu ili nacionalnosti i to u javnom političkom životu i u pogledu pristupa zaposlenju u javnom sektoru. To treba učiniti u skladu s relevantnom sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava (Belgija)			4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	
120.45 Izmijeniti Izborni zakon kako to zahtijeva presuda Ustavnog suda i ustavni princip nediskriminacije kako bi se zajamčila potpuna ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i njihova legitimna zastupljenost na svim nivoima, posebno Hrvata kao najmanjeg konstitutivnog naroda (Hrvatska)	EKLJP	Diskriminacija	4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	
120.54 Usvojiti i primijeniti zakone kojima će se priznati istospolna partnerstva i definisati prava i obaveze parova koji žive u istospolnim zajednicama (Island)	LGBTI		13	1	Ministarstva pravde	Izraditi analize i donijeti propise koji će urediti istospolne zajednice		
120.65 Nastaviti proširivanje mjera usmjerenih na identifikovanje nestalih osoba kao rezultat oružanog sukoba, kao i mjera usmjerenih na uspostavljanje nacionalnog programa reparacije, uključujući oštećene porodicama nestalih osoba (Argentina)	Tranziciona pravda		5	1	MLJPI, VSTV	Provoditi strategiju za rješavanje ratnih zločina Odlučivati o odštetnim zahtjevima u okviru postojecih postupaka Uspostaviti reparacioni mehanizam	# predmeta u kojima je odlučeno o odštetnim zahtjevima % realizovanih doštetnih sudbenih zahtjeva	
120.66 Usvojiti zakon o reparaciji i ošteti za žrtve rata, uključujući preživjele žrtve torture i seksualnog nasilja (Francuska)	Tranziciona pravda		5	1	MLJPI, VSTV	Odlučivati o odštetnim zahtjevima u okviru postojecih postupaka Uspostaviti reparacioni mehanizam	# predmeta u kojima je odlučeno o odštetnim zahtjevima % realizovanih doštetnih sudbenih zahtjeva	
120.67 Podržati žrtve rata, posebno u pogledu djela seksualnog nasilja, u postupcima koji imaju za cilj osiguravanje odgovarajuće oštete (Peru)	Tranziciona pravda		5	1	MPBiH, zavodi za besplatnu pravnu pomoć	Odlučivati o odštetnim zahtjevima u okviru postojecih postupaka Uspostaviti reparacioni mehanizam	# predmeta u kojima je odlučeno o odštetnim zahtjevima % realizovanih doštetnih sudbenih zahtjeva	
120.69 Osigurati pristup pravdi svim žrtvama ratnih zločina, uključujući i pravilnom primjenom Zakona o nestalim osobama (Ukrajina)	Tranziciona pravda		5	1	MLJPI	Provoditi strategiju za rješavanje ratnih zločina	Stepen realizacije po godinama	
120.71 Povećati napore u borbi protiv korupcije usvajanjem i primjenom zakona koji sprečava sukob interesa i osiguravanjem transparentnog finansiranja stranaka u skladu s međunarodnim standardima (Njemačka)	Korupcija		7	1	PSBiH, entitetski parlamenti			
120.73 Osigurati da se smrtna kazna ukine u cijeloj Bosni i Hercegovini (Kipar)	Vladavina prava		10	1	-		Realizirano	
120.74 Uspostaviti nacionalni mehanizam za sprečavanje torture (Urugvaj)	Tortura		10	1	PSBiH	Određiti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM	

120.75 Garantovati zabranu torture uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture u skladu sa članom 17. Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg kažnjavanja ili postupanja (Francuska)	Tortura		10	1	PSBIH	Odrediti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM	
120.76 Prekinuti fizičko zlostavljanje ljudi koji su u pritvoru, pravovremeno istražiti sve navode o zlostavljanju i riješiti se loših uslova u policijskim stanicama i zatvorima (Australija)	Tortura		10	1	Ombudsmen	Odrediti IO ili drugu instituciju kao NPM	IO ili druga institucija djeluje kao NPM	
120.85 Preduzeti sve potrebne mjere kako bi se garantovalo potpuno poštovanje prava na slobodu izražavanja i udruživanja (Urugvaj)	Sloboda izražavanja		12	1	MUP-ovi	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		Model zakona iz BD-a Model zakona koji je izradio SOC Analize SOC-a i Misije OSCE-a u BiH
120.96 Ukloniti ograničenja prava na slobodu okupljanja i mirnog udruživanja i osigurati da zakoni budu u skladu sa standardima iz oblasti ljudskih prava (Švajcarska)	Sloboda okupljanja		11	1	MUP-ovi	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		
120.98 Intenzivirati napore u zaštiti slobode mirnog okupljanja i slobode izražavanja, i putem interneta i izvan njega, kako stvaranjem sigurnog i povoljnog okruženja za civilno društvo, branitelj/ice ljudskih prava i novinare/ke tako i osiguravanjem da bilo koji napad protiv njih ili članova njihovih porodica bude pravilno istražen i počinioci privedeni pravdi (Litvanija)	Sloboda izražavanja	Sloboda okupljanja	12	1	Tužilaštva, policija, MUP-ovi	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		
120.99 Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara/ki, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskeg epiloga slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima/kama i medijskim radnicima/ama (Grčka)	Sloboda izražavanja		12	1	Tužilaštva, policija, MUP-ovi	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		
120.100 Garantovati postojanje slobodnih i nezavisnih medija i promovisati otvorenu demokratsku medijsku scenu u pogledu slobode mišljenja i izražavanja, kao i pravo na pristup informacijama (Švedska)	Sloboda izražavanja		12	1	Svi	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		
120.101 Intenzivirati napore na istraživanju prijetnji i napada na novinare/ke i preduzeti mjere za osiguravanje sigurnosti novinara/ki i medijskih radnika/ca (Norveška)	Sloboda izražavanja		12	1	Tužilaštva, policija	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		

120.120 Usvojiti izmjene Izbornog zakona kako bi se osiguralo političko učešće svih građana na svim nivoima vlasti, bez obzira na nacionalnost, u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova, uključujući omogućavanje izbora u Mostaru (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske)	Pravo glasa			4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	
120.129 Omogućiti pristup djece s posebnim potrebama zdravstvenoj zaštiti (Irak)	Zdravstvena zaštita		Ne	1	1	Ministarstva zdravstva			
120.130 Pojačati napore na poboljšanju zdravstvenih usluga i na rješavanju pitanja univerzalne zdravstvene zaštite (Maldivi)	Zdravstvena zaštita		Ne	1	1	Ministarstva zdravstva			
120.133 Preduzeti dalje korake u provođenju mjera usmjerenih na garantovanje prava na obrazovanje na inkluzivan način, eliminišući sve vrste praksi koje mogu izazvati segregaciju ili asimilaciju manjinskih grupa (Argentina)	Obrazovanje	Diskriminacija		9	1	Ministarstva obrazovanja	Ukinuti prakse prostornog razdvajanja djece u školama	% škola u kojima ne postoji prostorno razdvajanje djece	
120.136 Eliminirati pojavu "dviije škole pod jednim krovom" i njegovati višenacionalne škole (Španija)	Obrazovanje	Diskriminacija		9	1	Ministarstva obrazovanja	Ukinuti prakse prostornog razdvajanja djece u školama	% škola u kojima ne postoji prostorno razdvajanje djece	
120.137 Nastaviti napore usmjerene na poboljšanje kvaliteta obrazovanja sprječavanjem etničke segregacije u formalnom obrazovanju primjenom antidiskriminacijskih pristupa utemeljenih na standardima i praksi Vijeća Evrope	Obrazovanje	Diskriminacija		9	1	Ministarstva obrazovanja	Ukinuti prakse prostornog razdvajanja djece u školama	% škola u kojima ne postoji prostorno razdvajanje djece	
120.142 Preduzeti potrebne mjere za iskorjenjivanje etničke segregacije u obrazovanju, uključujući revizijom sistema "dviije škole pod jednim krovom" i udvostručiti napore za povećanje integracije romske djece u škole (Meksiko)	Obrazovanje	Diskriminacija		9	1	Ministarstva obrazovanja	Ukinuti prakse prostornog razdvajanja djece u školama	% škola u kojima ne postoji prostorno razdvajanje djece	
120.144 Preduzeti mjere za zaustavljanje segregacije u obrazovnom sistemu i osigurati jednak pristup kvalitetnom obrazovanju za sve, uključujući nacionalne manjine i djecu s invaliditetom (Norveška)	Obrazovanje	Manjine		9	1	Ministarstva obrazovanja	Ukinuti prakse prostornog razdvajanja djece u školama	% škola u kojima ne postoji prostorno razdvajanje djece	
120.156 Garantovati efikasnu zaštitu ženama žrtvama nasilja (Francuska)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama		9	1	MUP-ovi	Pružiti podršku radu multidisciplinarnih timova		
120.180 Uskladiti domaće zakonodavstvo s UN-ovom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, uključujući usvajanjem usklađenog pojma invaliditeta i zakonskih mjera za borbu protiv diskriminacije na osnovu invaliditeta (Brazil)	Osobe s invaliditetom	Institucionalizacija		13	1	MLJPI	Izraditi analizu prioriteta za usklađivanje		
120.193 Izvršiti potrebne ustavne promjene da se zaustavi diskriminacija manjina u ostvarivanju njihovog prava na puno političko učešće (Australija)	Diskriminacija	Manjine		4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	

120.197 Ukloniti prepreke koje onemogućavaju nacionalne manjine da efikasno ostvare svoja politička prava i Ustav uskladi s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (Norveška)	Manjine	Institucionalizacija	4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	
120.198 Razmotriti mogućnost reforme izbornog sistema kako bi se omogućilo učešće nacionalnih manjina, posebno Roma, i osigurati stvarnu ravnopravnu zastupljenost konstitutivnih naroda (Peru)	Manjine		4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	
120.200 Izmijeniti i dopuniti sve potrebne zakone za izvršenje obavezujućih međunarodnih odluka koje se odnose na etničku diskriminaciju nacionalnih manjina u političkom učešću (Poljska)	EKLJP	Manjine	4.f	1	PSBiH	Izmijeniti Ustav BiH	Izmijenjene odredbe Ustava	
120.201 Preduzeti odgovarajuće mjere da se izbjeglicama i migrantima omogući efikasan pristup međunarodnoj zaštiti u skladu s međunarodnim standardima (Afganistan)	Migranti		8	1	MSBiH	Osigurati uslove da svi migranti dobiju adekvatnu podršku i pomoć		
120.202 Osigurati humane i zakonite uslove zadržavanja migranata, uključujući primjenu odgovarajućih postupaka, mehanizama nadzora i efikasne koordinacije unutar vlade, posebno za sprečavanje trgovine i zlostavljanja žena i djevojčica (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske)	Migranti	Trgovina ljudima	8	1	MSBiH	Osigurati uslove da svi migranti dobiju adekvatnu podršku i pomoć		
120.203 Uložiti najveće napore u vezi sa situacijom migranata i tražioca azila, poboljšavajući uslove prijema i, posebno, zabranjujući lišavanje slobode maloljetnika bez pratnje i osiguravajući im pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama (Urugvaj)	Migranti		8	1	MSBiH; MPBiH	Osigurati uslove da svi migranti dobiju adekvatnu podršku i pomoć Sve osobe koje imaju status izbjeglice i osobe pod supsidijarnom zaštitom		
120.204 Promovisati stabilan društveni i ekonomski razvoj koji uzima u obzir kulturne, socijalne i duhovne potrebe stanovništva, tako da se ograničava pojava migracije, a istovremeno podstiče povratak izbjeglica i prognanika (Sveta Stolica)	Migranti		8	1	MLJPI	Osigurati uslove da svi migranti dobiju adekvatnu podršku i pomoć		
120.205 Poboljšati uslove prijema za povećane stambene kapacitete tražilaca azila i migranata, uključujući stanovanje koje će pružiti zaštitu ranjivim kategorijama (Honduras)	Migranti		8	1	MSBiH, MLJPI	Osigurati uslove da svi migranti dobiju adekvatnu podršku i pomoć		
120.207 Preduzeti mjere kako bi se osiguralo da sva djeca rođena u zemlji budu evidentirana na rođenju, kako bi se spriječila apatridija i da bi imala pristup kvalitetnom obrazovanju na ravnopravnoj i nediskriminatornoj osnovi, bez obzira na etničku pripadnost (Brazil)	Migranti	Obrazovanje	8	1	MSBiH, MCP BiH (Sektor za apatridiju?)	Osigurati uslove da svi migranti dobiju adekvatnu podršku i pomoć		

120.21 Omogućiti obuku službenika za provođenje zakona i službenika u pravosuđu o borbi protiv diskriminacije, govora mržnje i djela nasilja zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu žrtava (Danska)	Diskriminacija	Edukacija o ljudskim pravima	9	2	Policijske akademije, CEST FBiH i RS	U godišnje programe institucija koje pružaju usluge edukacije uvrstiti teme o ljudskim pravima (godišnji planovi i programi obuka u policijskim agencijama) Pooštavanje disciplinskih sankcija vezanih za diskriminaciju, uređeno kao teži oblik službene dužnosti Programi koje podržavaju međunarodne organizacije (Vijeće Evrope), sudska policija, policijski službenici Uredi za pritužbe građana – civilni nadzor nad radom policije, nezavisni odbori za ocjenu policijskog mesara Promocija policijskog poziva kao poziva koji je otvoren za osobe oba spola	5% svih službenika edukovano o ljudskim pravima godišnje	U fazi realizacije
120.22 Intenzivirati postojeće napore usmjerene na senzibilizaciju i obuku vlasti za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i pola (Malta)	LGBTI	Edukacija o ljudskim pravima	9	2	Policijske akademije, CEST FBiH i RS i ADS/U	U godišnje programe institucija koje pružaju usluge edukacije uvrstiti teme o ljudskim pravima	5% svih službenika edukovano o ljudskim pravima godišnje	U fazi realizacije
120.24 Nastaviti s naporima na intenziviranju programa edukacije u skladu sa standardima iz oblasti ljudskih prava (Jordan)	Institucionalizacija	Edukacija o ljudskim pravima	9	2	MCP BiH, APOSO BiH	Utvrđiti principe za obravnavanje o ljudskim pravima u BiH	Usvojeni principi	
120.25 Unapređivati širenje kulture ljudskih prava i integrirati je u nastavni plan i program u školama (Jordan)	Institucionalizacija	Edukacija o ljudskim pravima	9	2	MCP BiH, APOSO BiH	Utvrđiti principe za obravnavanje o ljudskim pravima u BiH	Usvojeni principi	
120.26 Osmisliti posebne programe edukacije i podizanja svijesti za javne službenike sigurnosnih snaga i članove pravosuđa (Španija)	Institucionalizacija	Edukacija o ljudskim pravima	9	2	Policijske akademije, CEST FBiH i RS	U godišnje programe institucija koje pružaju usluge edukacije uvrstiti teme o ljudskim pravima	5% svih službenika edukovano o ljudskim pravima godišnje	U fazi realizacije
120.27 Nastaviti jačanje kapaciteta vladinih službenika u oblasti ljudskih prava (Jordan)	Institucionalizacija	Edukacija o ljudskim pravima	9	2	Policijske akademije, CEST FBiH i RS i ADS/U	U godišnje programe institucija koje pružaju usluge edukacije uvrstiti teme o ljudskim pravima	5% svih službenika edukovano o ljudskim pravima godišnje	U fazi realizacije
120.28 Izraditi akcioni plan za ljudska prava za jačanje promocije i zaštite ljudskih prava u zemlji (Maldivi)	Institucionalizacija		Ne	2	MLJPI	Usvojiti sveobuhvatan strateški okvir za ljudska prava (EC)	Stepen provedbe plana	
120.30 Omogućiti više finansijskih i ljudskih resursa za dovršavanje procesuiranja ratnih zločina počinjenih u periodu od 1992. do 1995. godine, posebno nižerangiranih počinitelja, i rasvijetliti sudbinu osoba koje se još vode kao nestale (Australija)	Tranziciona pravda		5	2	VSTV	Provoditi strategiju za rješavanje ratnih zločina	Stepen realizacije po godinama	

120.31 Jačati profesionalnost i nezavisnost pravosudnog sistema i poboljšati nivo stručnosti tužilaštava, kao i sudova, kako bi se osigurala primjena evropskih i međunarodnih standarda u procesuiranju ratnih zločina (Hrvatska)	Vladavina prava	Tranziciona pravda	5	2	VSTV	Donijeti izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH		
120.32 Napraviti dalje korake u pomirenju na državnom i regionalnom nivou, između ostalog, podržavajući inicijativu koju podržava civilno društvo za osnivanje regionalne komisije za istinu poznatu pod nazivom REKOM, usvajajući revidiranu nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, donoseći zakon o zaštiti žrtava torture i primjenjujući Zakon o nestalim osobama (Češka)	Tranziciona pravda		5	2	MP BiH, PSBiH			
120.34 Obezbjediti pravdu žrtvama ratnih zločina i usvajanje i realizaciju revidirane nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina (Njemačka)	Tranziciona pravda		Ne	2	MPBiH	Provoditi strategiju za rješavanje ratnih zločina	Stepen realizacije po godinama	
120.35 Jačati stručnost kadrova i nezavisnost pravosudnog sistema kako bi se osigurala primjena međunarodnih standarda u procesuiranju ratnih zločina (Litvanija)	Tranziciona pravda	Edukacija o ljudskim pravima	5	2	CEST FBiH i RS	Provoditi strategiju za rješavanje ratnih zločina	Stepen realizacije po godinama	
120.37 Nastaviti jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem realizacije zakona o zabrani diskriminacije i ravnopravnosti spolova (Slovačka)	Diskriminacija	Ravnopravnost spolova	9	2	CEST FBiH i RS, Agencija i gender centri...	U godišnje programe institucija koje pružaju usluge edukacije uvrstiti teme o ljudskim pravima	5% svih službenika edukovano o ljudskim pravima godišnje	U fazi realizacije
120.38 Nastaviti napore usmjerene na izradu sveobuhvatne strategije u području zaštite i unapređenja ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije, uključujući uspostavljanje odgovarajućeg sistema ljudskih prava (Lemen)	Institucionalizacija	Diskriminacija	Ne	2	MLJPI	Usvojiti sveobuhvatan strateški okvir za ljudska prava (EC)	Stepen provedbe plana	
120.39 Riješiti pitanje rasprostranjene diskriminacije osoba s invaliditetom, starijih osoba i manjina – posebno Roma – radi unapređenja punog ostvarivanja i uživanja njihovih prava (Australija)	Diskriminacija		9	2	MLJPI	Realizovati postojeće planove u ovim oblastima	Stepen realizacije po godinama	
120.41 Udvostručiti napore u borbi protiv govora mržnje, kao i fizičkih i verbalnih napada i zaštite ranjivog dijela društva, posebno pripadnika/ca etničkih grupa i vjerskih manjina (Bangladeš)	Govor mržnje		9	2	Policija i tužilaštva	Istražiti i otkrivati počiniocce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.43 U saradnji s civilnim društvom, razraditi strategiju za borbu protiv diskriminacije na nivou cijele zemlje, koja bi pokrivala i diskriminaciju protiv LGBTI osoba (Belgija)	Institucionalizacija	Diskriminacija	Ne	2	MLJPI	Usvojiti sveobuhvatan strateški okvir za ljudska prava (EC)	Stepen provedbe plana	
120.44 Izraditi plan za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta (Čile)	Institucionalizacija	Diskriminacija	9	2	MLJPI	Donijeti LGBTI akcioni plan	Stepen provedbe plana	

120.47 Eliminirati socijalnu isključenost i sve oblike diskriminacije (Češka)	Diskriminacija		13	2	Sve nadležne institucije	Provoditi postojeće planove		
120.48 Nastaviti provoditi i jačati inicijative usmjerene na uklanjanje diskriminacije prema svim osobama, uključujući žene, osobe s invaliditetom, nacionalne manjine i LGBTI zajednicu (Fidži)	Diskriminacija		13	2	MLPI, Agencija i gender centri...	Realizovati postojeće planove u ovim oblastima Usvojiti LGBTI akcioni plan		
120.49 Pobojšati institucionalni i ustavni okvir kako bi se osigurala jednakost i nediskriminacija među građanima (Francuska)	Institucionalizacija	Diskriminacija	9	2	PSBIH	Izmijeniti Ustav BiH	Objavljene izmjene i dopune Ustava	
120.50 Osigurati pravo na jednakost i nediskriminaciju za sve građane Bosne i Hercegovine (Holandija)	Institucionalizacija	Diskriminacija	9	2	PSBIH	Izmijeniti Ustav BiH	Stepen provedbe plana	
120.52 Unapređivati međusobnu solidarnost u atmosferi mirnog i građanskog suživota, uzimajući u obzir multietnički i multireligijski sastav zemlje (Sveta Stolica)	Tranziciona pravda		9	2	MRV BiH	Osigurati finansijsku podršku MRV-a BiH		
120.53 Osigurati jednake mogućnosti ženama i muškarcima na tržištu rada usvajanjem strategija za porodicu usmjerenih na postizanje ravnopravnosti spolova i adekvatne ravnoteže između porodice i posla u životu i za žene i muškarce, smanjivanje i ukidanje razlike u platu ma zavisno od spola, kao i osiguravanje pristupa potrebnim socijalnim zdravstvenim uslugama za novorođenčad i njihove roditelje (Island)	Ravnopravnost spolova		9	2	GIM	Planirati mjere koje se odnose na usklađivanje privatnog i profesionalnog života	Istraživanje ARSBIH-a	
120.55 Nastaviti podržavati ravnopravnost spolova, posebno kroz program GAP za period 2018–2022. godine (Oman)	Ravnopravnost spolova		9	2	Agencija, gender centri	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta	
120.56 Nastaviti sa inicijativama za povećanje socijalne uključenosti ranjivih grupa i zaštitu porodice (Pakistan)	Inkluzija		13	2	Svi	Provoditi postojeće planove		
120.57 Nastaviti sa naporima u borbi protiv netolerancije, govora mržnje i svih vrsta diskriminacije (Katar)	Diskriminacija		9	2	RAK BiH, VZSBIH, policija, tužilaštva	Sankcionisati povrede postojećih propisa		
120.58 Preduzeti konkretne mjere za osiguranje efikasne primjene Zakona o zabrani diskriminacije i realizacije nacionalnog akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima (Republika Koreja)	Diskriminacija	Trgovina ljudima	9	2	MLPI, MSBIH			
120.59 Udvostručiti napore u borbi protiv govora mržnje, propagande i opravdavanja rasne ili vjerske superiornosti (Urugvaj)	Govor mržnje	Diskriminacija	9	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati počiniocce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.60 Boriti se protiv etničkih podjela, uključujući i osudama političke retorike koja ih naglašava (Kanada)	Govor mržnje	Diskriminacija	9	2	-	Istražiti i otkrivati počiniocce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	

120.61 Ojačati napore na borbi protiv govora mržnje u medijima i nastaviti napredovanje u usklađivanju zakonskog okvira za zabranu bilo kojeg oblika diskriminacije, uključujući na osnovu nacionalnosti i boje kože (Meksiko)	Govor mržnje	Diskriminacija	9	2	RAK BiH, VZSBIH	Istražiti i otkrivati počinioce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.62 Pojačati mjere za sprečavanje govora mržnje i podsticanja na rasnu, etničku i vjersku mržnju (Mijanmar)	Govor mržnje	Diskriminacija	9	2	RAK BiH, VZSBIH, policija, tužilaštva	Istražiti i otkrivati počinioce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.63 Nastaviti sa naporima u borbi protiv diskriminacije i govora mržnje (Tunis)	Govor mržnje	Diskriminacija	9	2	MLJPI	Istražiti i otkrivati počinioce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.64 Provesti programe i aktivnosti za zastavljanje govora mržnje na svim nivoima, kako bi se ubrzala integracija povratnika te kako bi se unaprijedio mirni suživot (Turska)	Govor mržnje		9	2	MLJPI, ministarstva za raseljene osobe	Istražiti i otkrivati počinioce govora mržnje	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.68 Osigurati da mehanizam besplatne pravne pomoći djeluje na cijeloj državnoj teritoriji te se ugrožene građane, uključujući i osobe koje su bile žrtve seksualnog nasilja tokom rata (Senegal)	Besplatna prava pomoć	Tranziciona pravda	5	2	Provjeriti gdje nema	Na osnovu modela besplatne pravne pomoći u MP-u BiH osigurati podršku preživjelim seksualnog nasilja tokom rata		
120.70 Preuzeti opredjeljenje na nivou države u skladu s načelima Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima usvajanjem nacionalnog akcionog plana za poslovanje i ljudska prava (Španija)	Institucionalizacija		Ne	2	MLJPI	?	Stepen provedbe plana	
120.77 Nastaviti sa naporima na nivou države u borbi protiv trgovine ljudima, posebno ženama i djecom, i pružiti potrebnu njegu žrtvama trgovine ljudima (Egipat)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	
120.78 Unaprijediti napore u borbi protiv trgovine ljudima efikasnom realizacijom relevantnog akcionog plana (Gruzija)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	
120.79 Intenzivirati napore u borbi protiv trgovine ljudima (Irak)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	
120.80 Preduzeti dalje akcije u borbi protiv trgovine ljudima, posebno trgovine djecom (Mijanmar)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	
120.81 Pojačati napore u borbi protiv trgovine ljudima (Peru)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	
120.82 Dalje pojačati aktivnosti na izgradnji kapaciteta i kampanjama za podizanje svijesti o borbi protiv trgovine ljudima (Filipini)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	
120.83 Nastaviti sa naporima u borbi protiv trgovine ljudima, osigurati prava žrtava i pružiti im pomoć i podršku (Katar)	Trgovina ljudima		Ne	2	MSBiH	Provoditi postojeću strategiju	Stepen realizacije po godinama	

120.84 Istražiti navode o krivičnim djelima protiv novinara/ki i pozvati počinitelje na odgovornost, uključujući u vezi s djelima zastrašivanja ili represalija prema novinarima/kama i medijima (Sjedinjene Države)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.86 Osigurati efikasnu zaštitu braniteljica i branitelja ljudskih prava i novinara/ki, tako da ne doživljavaju zastrašivanja ili represiju (Urugvaj)	Branitelji/ce ljudskih prava		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.87 Garantovati slobodu medija i zaštitu novinara/ki i medijskih radnika, a posebno radnica, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog epiloga u slučaju prijetnji i nasilja nad njima (Austrija)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.88 Preduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala sloboda izražavanja i sloboda okupljanja i udruživanja u skladu s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (Belgija)	Sloboda izražavanja	Sloboda okupljanja	11	2	MUP-ovi	Osigurati dosljednu primjenu standarda u ovoj oblasti		
120.89 Obezbjediti slobodu medija provode-njem pravovremenih istraga i procesuiranjem počinitelja napada, zastrašivanja, prijetnji ili drugih krivičnih djela protiv novinara/ki, uključujući rodno zasnovana djela ili djela počinjena putem interneta (Kanada)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.91 Okončati prijetnje, političke pritiske i napade na novinare/ke i omogućiti uživanje slobode okupljanja i izražavanja (Česka Republika)	Sloboda izražavanja	Sloboda okupljanja	12	2	Tužilaštva, policija, MUP-ovi	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.92 Preduzeti sve potrebne mjere zaštite i promovisanja građanskog prostora, i putem interneta i izvan njega, i osigurati sigurno i pogodno okruženje za branitelje/ice i aktiviste/kinje ljudskih prava (Estonija)	Branitelji/ce ljudskih prava		12	2	Tužilaštva, policija, MUP-ovi	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.93 Osigurati odgovarajući sudski epilog slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima/kama i medijskim radnicima/ama (Estonija)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.94 Garantovati slobodu izražavanja i slobodu medija, uključujući i osiguravanjem prikupljanja podataka na nivou države i odgovarajućih sudskih epiloga u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima/kama i medijskim profesionalcima/kama, i borbom protiv njihovog zastrašivanja (Francuska)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.95 Osigurati odgovarajuće pravosudne epilogе nasilja, prijetnji i političkih pritiska na novinare/ke i medijske radnike/ce (Holandija)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.97 Poštovati pravo na slobodu izražavanja i štampe i efikasno istražiti sve slučajeve nasilja nad novinarima/kama radi borbe protiv neka-žnjivosti (Švajcarska)	Sloboda izražavanja		12	2	Tužilaštva, policija	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	

120.102 Revidirati trenutne zakone koji regulišu pravo na mirno okupljanje ukidanjem opštih zabrana za određena mjesta i kazni za krivična djela za organizatore koji ne ispoštuju administrativne procedure (Sjedinjene Države)	Sloboda okupljanja			11	2	MUP-ovi	Istražiti i otkrivati napade na novinare/ke	% riješenih prijava u tužilaštvima u BiH	
120.104 Osigurati nezavisnost sudstva, uključujući i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, posebno sankcionirajući pojedince koji ne poštuju njegovu nezavisnost (Austrija)	Vladavina prava			6	2	VSTV	Usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV-u		
120.105 Osigurati da pravosuđe može nezavisno izvršavati svoje funkcije (Izrael)	Vladavina prava			4.c	2	VSTV	Usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV-u		
120.107 Osigurati pristup pravdi svakom građaninu i svakoj građanki, uključujući pružanjem besplatne pravne pomoći najugroženijim grupama i potpunom primjenom antikorupcijskih politika (Italija)	Vladavina prava	Korupcija		9	2	Provjeriti gdje nema	Izvršiti procjenu postojećeg sistema besplatne pravne pomoći		
120.108 Osigurati da relevantne institucije zadužene za borbu protiv korupcije budu nezavisne i da imaju adekvatne resurse (Švedska)	Korupcija			7.b	2	APIK	Jačati kapacitete APIK-a i drugih tijela (komisija, ureda i tijela)		
120.109 Nastaviti sa naporima na eliminisanju mita i nekažnjavanja (Oman)	Korupcija			7	2	APIK, tužilaštva			
120.110 Razmotriti preduzimanje mjera usmjerenih na osiguranje veće efikasnosti i odgovornosti javnih službi (Azerbejdžan)	Institucionalizacija			4.g	2	PARCO	Nastaviti provoditi strategiju PAR	Stepen realizacije po godinama	
120.111 Ojačati mjere za omogućavanje prijave djevojčica i dječaka rođenih u inostranstvu ili čiji su roditelji migranti ili azilanti (Meksiko)	Prava migranata			8	2	MSBiH			
120.123 Nastaviti jačanje politika u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, posebno za ranjive grupe (Venecuela (Bolivarska Republika))	ESCR			13	2	Svi			
120.124 Nastaviti sa svojim uspješnim socijalnim programima za borbu protiv siromaštva i nejednakosti, kako bi se stanovništvu pružio najbolji mogući kvalitet života (Venecuela (Bolivarska Republika))	Inkluzija			13	2	Svi			
120.125 Nastaviti promovisati održivi ekonomski društveni razvoj kako bi se poboljšao životni standard ljudi i izgradila čvrsta osnova za uživanje svih ljudskih prava narodu (Kina)	ESCR			13	2	Svi			
120.126 Nastaviti provoditi inicijative za unapređenje prava na pravično stanovanje (Brunei Darussalam)	Stanovanje			Ne	2	Nadležna ministarstva			
120.127 Usvojiti i realizovati opštu strategiju za borbu protiv zagađenja vazduha, koja utiče na uživanje prava na zdravlje, posebno djece i starijih osoba (Kanada)	4gen			Ne	2	Nadležna ministarstva			

120.131	Pojačati napore kako bi se djeci osigurao inkluzivan i kvalitetan pristup obrazovanju (Afganistan)	Obrazovanje		13	2	Ministarstva obrazovanje	Pravilnici o inkluzivnom obrazovanju Individualni planovi Asistenti/ce	% djece uključene u inkluzivno obrazovanje	
120.132	Omogućiti pristup obrazovanju i osigurati pravo na obrazovanje manjinskim grupama (Angola)	Obrazovanje	Manjine	13	2	Ministarstva obrazovanje			
120.134	Omogućiti svoj djeci pristup obrazovanju i zaštititi prava na učenje maternjeg jezika u inkluzivnom i tolerantnom obrazovnom sistemu koji će sprječiti asimilaciju (Bugarska)	Obrazovanje	Diskriminacija	9	2	Ministarstva obrazovanje			
120.135	Omogućiti konstitutivnim narodima pristup obrazovanju i zaštititi prava na obrazovanje na materinjem jeziku, u tolerantnom i inkluzivnom obrazovnom sistemu koji će spriječiti asimilaciju (Hrvatska)	Obrazovanje	Diskriminacija	5	2	Ministarstva obrazovanja			
120.138	Uvesti obrazovanje o ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova, kao i sveobuhvatno seksualno obrazovanje djece i mladih u formalnom i neformalnom obrazovnom sistemu (Island)	Obrazovanje	Zdravstvena zaštita	9	2	Ministarstva obrazovanja, APOSO	Usvojiti principe o obrazovanju o ljudskim pravima		
120.139	Nastaviti sa primjenom svih mjera kojima se garantuje pristup obrazovanju svoj djeci bez diskriminacije po bilo kom osnovu (Indija)	Obrazovanje	Diskriminacija	9	2	Ministarstva obrazovanja			
120.140	Pojačati pristup obrazovanju na svim nivoima, za sve (Izrael)	Obrazovanje	Diskriminacija	13	2	Ministarstva obrazovanja			
120.141	Preduzeti mjere za jačanje inkluzivnosti obrazovnog sistema, uključujući omogućavanje pristupa obrazovanju romskoj djeci i djeci s invaliditetom (Italija)	Obrazovanje	Manjine	13	2	Ministarstva obrazovanja			
120.143	Nastaviti preduzimati mjere za jednak pristup obrazovanju pridržavajući se načela inkluzije uz omogućavanje besplatnog i obaveznog školskog obrazovanja djeci (Nepal)	Obrazovanje	Inkluzija	13	2	Ministarstva obrazovanja			
120.145	Nastaviti obezbjeđivati besplatno i obavezno obrazovanje za svu djecu do 16. godine (Oman)	Obrazovanje		Ne	2	Ministarstva obrazovanja			
120.146	Potpuno provoditi odredbe UNESCO-ovih ugovora kojima se unapređuje pristup svih građana i njihovo učešće u kulturnom naslijeđu i stvaralačkom izražavanju i koji, kao takvi, doprinose realizaciji prava na učešće u kulturnom životu (Kipar)	Kultura		Ne	2	Ministarstva kulture			
120.147	Nastaviti promovisati rodnu ravnopravnost i preduzimati mjere za podršku ekonomskom osnaživanju žena, između ostalog, poboljšavajući njihov pristup finansijskom sistemu (Austrija)	Ravnopravnost spolova		9	2	GIM	Provoditi kampanje usmjerene na otklanjanje rodni stereotipa	Broj kampanja	

120.148	Preduzeti dalje mjere kako bi se osiguralo osnaživanje žena (Azerbejdžan)	Ravnopravnost spolova		9	2	GIM	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta	
120.149	Nastaviti unapređivati realizaciju Gender akcionog plana, 2018–2022, kako bi se postigla ravnopravnost spolova u svim područjima ekonomskog, političkog i društvenog života (Kuba)	Ravnopravnost spolova		9	2	GIM	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta	
120.150	Nastaviti preduzimati mjere na razvoju institucionalnih kapaciteta za rodnu ravnopravnost i osiguravati usvajanje zakonskih odredbi za garantovanje ženskih prava (Libija)	Ravnopravnost spolova		9	2	GIM	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta	
120.151	Nastaviti sa naporima u cilju jačanja rodne ravnopravnosti (Tunis)	Ravnopravnost spolova		9	2	GIM	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta	
120.152	Nastaviti osiguravati efikasnu realizaciju Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u periodu 2018–2020. godine (Filipini)	Ravnopravnost spolova		9	2	FBIH ministarstvo	Osigurati finansiranje AP-a u FBIH Donijeti odgovarajući AP za RS i BD		
120.153	Uskladiti domaće zakone sa Istanbulskom konvencijom (Španija)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Entitetski parlamenti	Izmijeniti ZORS; KZ FBIH i KZ BD, procijeniti usklađenost Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom		
120.154	Osigurati da zakoni o zaštiti od nasilja u porodici budu u potpunosti u skladu s Istanbulskom konvencijom (Danska)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Entitetski parlamenti	Izmijeniti ZORS; KZ FBIH i KZ BD, procijeniti usklađenost Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom		
120.155	Nastaviti napore na usklađivanju zakonodavstva s Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Estonija)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Entitetski parlamenti	Izmijeniti ZORS; KZ FBIH i KZ BD, procijeniti usklađenost Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom		
120.157	Ojačati sposobnost centara za socijalni rad, policije i domova zdravlja da odgovore na slučajeve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, uključujući slučajeve nasilja u porodici (Honduras)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Ministarstva u oblasti socijalne zaštite	Pružiti podršku radu multidisciplinarnih timova		
120.158	Nastaviti napore na uklanjanju svih oblika nasilja nad ženama i djecom (Irak)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Svi	Pružiti podršku radu multidisciplinarnih timova		
120.159	Osigurati da se domaće zakonodavstvo uskladi sa standardima utvrđenim Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Irska)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Entitetski parlamenti	Izmijeniti ZORS; KZ FBIH i KZ BD, procijeniti usklađenost Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom		
120.160	Poboljšati pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici (Izrael)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Pravosuđe	Jačati kapacitete policijskih agencija i pravosudnih institucija kroz obuke		
120.161	Potpuno uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa Istanbulskom konvencijom pružajući odgovarajuću materijalnu, psihološku ili pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici (Sjeverna Makedonija)	Ravnopravnost spolova	Nasilje nad ženama	9	2	Entitetski parlamenti	Izmijeniti ZORS; KZ FBIH i KZ BD, procijeniti usklađenost Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom		

120.162	Preduzeti dalje korake u jačanju mjera za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici (Filipini)	Nasilje nad ženama	9	2	GIM, Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS..		
120.163	Usvojiti izmjene i dopune svih zakona o vladama u Bosni i Hercegovini kako bi se garantovala minimalna zastupljenost žena u vladama i na ministarskim pozicijama sa kvotom od 40% u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Slovenija)	Pravo glasa	9	2	Parlamenti	Razmotriti donošenje izmjena i dopuna zakona o vladama	
120.164	Realizovati nacionalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i preduzeti mjere za poboljšanje ženskih prava i osnaživanja žena osiguravajući njihovo značajno sudjelovanje u svim političkim i ekonomskim procesima (Njemačka)	Institucionalizacija	9	2	GIM	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta
120.166	Osigurati usklađivanje zakonodavstva o nasilju u porodici i nastaviti jačanje mehanizama upućivanja radi pružanja zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici (Island)	Nasilje nad ženama	9	2	Entitetski parlamenti	Izmijeniti ZORS; KZ FBiH i KZ BD, procijeniti usklađenost Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom	
120.168	Osigurati da se izmijeni Izborni zakon i promoviše zastupljenost žena na različitim nivoima vlasti (Švedska)	Pravo glasa	9	2	PSBiH, GIM	Razmotriti donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona	
120.169	Provesti posebne mjere kako bi se pokušala povećati zastupljenost žena u javnom i političkom životu zemlje, posebno na pozicijama donošenja odluka (Srbija)	Pravo glasa	9	2	GIM	Razmotriti donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona	Analiza UNWOMEN
120.170	Izraditi i usvojiti novi akcioni plan o zaštiti djece, uključujući mjere za djecu bez roditeljskog staranja, djecu s invaliditetom i maloljetničku pravdu širom zemlje (Slovačka)	Institucionalizacija	13	2	MLJPI		
120.171	Preduzeti efikasne mjere s ciljem osiguravanja prava djece na osnovu Konvencije o zaštiti prava djeteta i Fakultativnog protokola za svu djecu u Bosni i Hercegovini (Slovenija)	Institucionalizacija	Ne	2	MLJPI		
120.172	Proširiti i pojačati realizaciju Akcionog plana za djecu, 2015–2019, s ciljem nastavka jačanja sveobuhvatne pažnje i zaštite prava djece i adolescenata (Kuba)	Institucionalizacija	Ne	2	MLJPI		
120.173	Pojačati napore na zaštiti prava djeteta, posebno djece s invaliditetom, u sklopu kontinuirane realizacije nacionalnog plana u tom pogledu (Egipat)	Institucionalizacija	13	2	MLJPI		
120.174	Realizovati Akcioni plan za djecu imajući u vidu posebne potrebe ranjive djece (Sveta Stolica)	Institucionalizacija	13	2	MLJPI		
120.175	Nastaviti sa naporima na sprečavanju nasilja nad djecom, razdvajanja porodica i maloljetničkog prestupništva (Alžir)	Institucionalizacija	13	2	MLJPI		

120.176	Pojačati zaštitu dječjih prava i poboljšati primjenu regulatornih okvira, posebno koji se odnose na zdravlje, dječiji rad i borbu protiv nasilja nad djecom (Indonezija)	Djeca	Institucionalizacija	Ne	2	MLJPI			
120.177	Usvojiti zakone u cijeloj zemlji koji zabranjuju praksu tjelesnog kažnjavanja djece u svim sredinama kao i usklađivanje krivičnog zakonodavstva za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja (Portugal)	Djeca	Nasilje nad djecom	Ne	2	Ministarstva pravde			
120.178	Nastaviti s naporima na reformi sektora pravde i omogućiti usvajanje novog zakonodavstva (Angola)	Vladavina prava		4	2	VSTV			
120.179	Realizovati globalnu strategiju za uključivanje učenika s invaliditetom u obrazovanje (Alžir)	Djeca	Obrazovanje	13	2	MLJPI, ministarstva obrazovanja			
120.181	Proširiti inkluzivnost i pojačati zaštitu prava osoba s invaliditetom i drugih osoba koje pripadaju ranjivim društvenim grupama (Bugarska)	Osobe s invaliditetom	Inkluzija	13	2	MLJPI			
120.183	Izraditi nacionalni akcijski plan za prava osoba s invaliditetom, s jasnim vremenskim okvirima i budžetom za realizaciju, te uskladiti sve zakone i propise kako bi se osigurao jednak tretman osoba s invaliditetom na cijeloj teritoriji, bez obzira na uzrok invaliditeta, i da prava djece s invaliditetom dodatno budu zaštićena na svim nivoima, kao što je ranije preporučeno (Finska)	Institucionalizacija	Osobe s invaliditetom	13	2	MLJPI	Usvojiti sveobuhvatan strateški okvir za ljudska prava (EC)	Stepen provedbe plana	
120.184	Preduzeti mjere za primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, posebno pravo na inkluzivno obrazovanje (Njemačka)	Institucionalizacija	Osobe s invaliditetom	13	2	Ministarstva obrazovanja	Usvojiti sveobuhvatan strateški okvir za ljudska prava (EC)	Stepen provedbe plana	
120.185	Pojačati dalje napore na osiguravanju uživanja svih prava ranjivih osoba, posebno osoba s invaliditetom i marginalizovanih zajednica (Indija)	Institucionalizacija	Osobe s invaliditetom	13	2	Svi		Stepen provedbe plana	
120.186	Raditi na sistematičnijoj primjeni postojećeg zakonodavstva kojim se zabranjuje diskriminacija, posebno osiguravajući inkluziju osoba s invaliditetom (Izrael)	Institucionalizacija	Osobe s invaliditetom	13	2	MLJPI	Usvojiti sveobuhvatan strateški okvir za ljudska prava (EC)	Stepen provedbe plana	
120.187	Nastaviti osiguravati podsticajno okruženje za djecu sa smetnjama u razvoju na svim poljima (Crna Gora)	Obrazovanje	Osobe s invaliditetom	13	2	Ministarstva obrazovanja			
120.188	Nastaviti sa naporima na uklanjanju prepreka za djecu sa poteškoćama, posebno u obrazovanju i zdravlju (Mijanmar)	Obrazovanje	Osobe s invaliditetom	13	2	Ministarstva obrazovanja	Dosljedno provoditi mjere na osiguravanju inkluzivnog obrazovanja djece sa poteškoćama i pristup zdravstvenim uslugama		
120.189	Nastaviti napore na jačanju prava osoba s invaliditetom (Tunis)	Osobe s invaliditetom	Osobe s invaliditetom	13	2	MLJPI			

120.190 Nastaviti preduzimati mjere za realizaciju strategija za unapređenje prava i statusa osoba s invaliditetom (Pakistan)	Osobe s invaliditetom			13	2	MLJPI			
120.191 Povećati napore kako bi se osigurao pristup kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju djece s invaliditetom (Republika Moldavija)	Osobe s invaliditetom	Obrazovanje		13	2	Ministarstva obrazovanja	Dosljedno provoditi mjere na osiguravanju inkluzivnog obrazovanja djece sa poteškoćama		
120.192 Olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti raseļljenim osobama, povratnicima i osobama s invaliditetom (Senegal)	Zdravstvena zaštita			13	2	Ministarstva zdravstva, povratnici			
120.194 Nastaviti slijediti svoje mjere politike za zaštitu prava nacionalnih manjina (Kina)	Manjine			13	2	MLJPI	Realizovati akcijske planove za Rome		
120.195 Nastaviti sa proaktivnim pristupom integraciji romske manjine, kao i promocijom njihovih prava (Cma Gora)	Manjine			13	2	MLJPI	Realizovati akcijske planove za Rome		
120.196 Pojaćati napore na zaštitu i promociji prava manjina i drugih ranjivih grupa povećanjem pristupa zdravstvenim i drugim uslugama (Nepal)	Zdravstvena zaštita			13	2	Ministarstva zdravstva			
120.199 Nastaviti sa podizanjem svijesti o potrebama romske populacije, posebno djece i žena, i uspostaviti adekvatan sistem koji omogućava njihovu socijalnu i obrazovnu ukljućenost (Poljska)	Manjine	Inkluzija		13	2	MLJPI, GIM	Realizovati akcijske planove za Rome		
120.206 Izjednaćiti uslove u dijelovima zemlje u kojima žive raseljene osobe i povratnici nakon rata, kao što su posjedovanje imovine i efikasan pristup obrazovanju, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (Turska)	Obrazovanje			9	2	Ministarstva obrazovanja			
120.6 Štititi i promovisati ljudska prava kroz pristup zasnovan na dokazima, uključujući razvijanje podataka (Republika Koreja)	Institucionalizacija			Ne	3	MLJPI, statističke agencije	izraditi pregled potrebnih podataka o ljudskim pravima Zagovarati uspostavljanje posebnih istraživanja	Broj novih istraživanja	
120.46 Osigurati da javni RTV servisi opslužuju sve segmente društva putem jednake upotrebe svih službenih jezika Bosne i Hercegovine (Kipar)	Jezik			Ne	3	RAK BiH	?		
120.51 Preduzeti značajne korake da se osigura upotreba, jednakost i javno emitovanje na svim službenim jezicima države (Malta)	Jezik			Ne	3	RAK BiH	?		
120.72 Nastaviti osiguravanje da primjena preambule Pariškog sporazuma bude reflektirana u slijedećem krugu nacionalno određenih doprinosa, koje treba dostaviti do 2020. godine (Fidži)	-			Ne	3	MVP BiH			
120.90 Reformisati javne RTV stanice sa ciljem da se osigura da one služe svim segmentima društva jednakom upotrebom svih službenih jezika (Hrvatska)	Jezik			Ne	3	RAK BiH	?		

120.121 Proširiti efikasnu zaštitu porodice kao osnovne i prirodne jedinice društva u skladu s međunarodnim pravom iz oblasti ljudskih prava (Bangladeš)	?		Ne	3	-				
120.122 Nastaviti pružati zaštitu i podršku porodicama uzimajući u obzir da je to prirodna i suštinska jedinica društva (Egipat)	?		Ne	3	-				
120.128 Uložiti dalje napore kako bi se osigurao univerzalni pristup osnovnim zdravstvenim uslugama (Indija)	Zdravstvena zaštita		Ne	3	Ministarstva zdravstva				
120.165 Provesti kampanje za podizanje svijesti kako bi se ohrabrile žene da se kandiduju za javne pozicije na visokom nivou (Honduras)	Ravnopravnost spolova	Pravo glasa	9	3	GIM	Provoditi kampanje	Broj kampanja		
120.167 Nastaviti promovisati punu političku, ekonomsku i socijalnu participaciju žena (Italija)	Ravnopravnost spolova	ESCR	9	3	GIM	Osigurati finansiranje GAP-a BiH iz javnih budžeta	% aktivnosti koje se finansiraju iz javnog budžeta		
120.182 Osigurati da se žene, djeca, osobe s invaliditetom na smislen način uključe u izradu zakonodavstva, politika i programa o klimatskim promjenama i smanjenju rizika od katastrofa (Fidži)	Institucionalizacija		13	3	ministarstva okoliša, civilna zaštita	?			

O AUTORU

Adnan Kadribašić, dipl. iur. i MA, pravni je savjetnik i stručnjak za monitoring i evaluaciju. Dosad je bio uključen u brojne istraživačke projekte u oblasti diskriminacije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od autora Komentara Zakona o zabrani diskriminacije, a objavljivao je analize i istraživačke radove, učestvovao u izradi novih javnih politika i zakona, organizirao obuke i pružao druge usluge u oblasti zakona koji zabranjuju diskriminaciju.

O KOALICIJI

BiH Civil Society Initiative for UPR neformalna je koalicija dvanaest organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine koje rade u različitim oblastima promocije i zaštite ljudskih prava. Članice BiH Civil Society Initiative for UPR su: Sarajevski otvoreni centar, Udruženje/udruga BH novinari, Civil Rights Defenders, Fondacija CURE, Transparency International u BiH, Udruženje Zemlja djece u BiH, UG Zašto ne, Centar za promociju civilnog društva, Udruženje Vaša prava BiH, TRIAL International, My Right – Empowers People with Dissabilities, te UG za promociju obrazovanja Roma "Otaharin".

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, feministička organizacija civilnog društva koja teži osnažiti lezbejke, gejeve, biseksualne, trans* i interpolne (LGBTI) osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje aktivističkog pokreta. SOC takođe javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređivanje zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini. Kroz rad na pitanjima evropskih integracija, SOC unapređuje ostvarivanje ljudskih prava i podstiče daljnji razvoj civilnog društva.

Udruženje/udruga BH novinari je nepolitička, neprofitna organizacija čiji su članovi novinari, slobodni novinari, studenti novinarstva i drugi medijski uposlenici. Udruženje BH novinari je osnovano 2004. kao krovno udruženje novinara u Bosni i Hercegovini sa aktivnostima koje pokrivaju cijeli teritorij države. Osnovni ciljevi Udruženja BH novinari su: (a) zaštititi i poboljšati slobode, prava i odgovornosti novinara kao i zaštititi ugled i dostojanstvo novinarske profesije i (b) poboljšati pravo javnosti da bude informirana o dešavanjima u društvu, kao i pravo svake osobe na slobodu mišljenja, izražavanja i pristup medijima.

Civil Rights Defenders je međunarodna ljudskopravaška organizacija sa sjedištem u Švedskoj koja brani građanska i politička prava, te radi na osnaživanju branitelja i braniteljki ljudskih prava.

Fondacija CURE je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

Transparency International u Bosni i Hercegovini je akreditovani ogranak Transparency International-a, globalne koalicije za borbu protiv korupcije. Glavni ciljevi Transparency International u Bosni i Hercegovini su suzbijanje korupcije, podrška razvoju dobre uprave, odgovornosti

i transparentnosti javnih institucija, širih demokratskih vrijednosti i poštene tržišne utakmice.

Udruženje Zemlja djece u BiH radi sa djecom i za djecu, stalno upozoravajući na položaj djece u BiH, te zagovarajući promjene u zajednici.

UG Zašto ne je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog bh. društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

Centar za promociju civilnog društva je bh. udruženje, osnovano 1996. godine, koje djeluje u BiH, kao i u zemljama Zapadnog Balkana. Misija CPCD-a je doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društvenoekonomskom razvoju zemlje. CPCD je razvio SMART centar za obrazovanje odraslih.

Udruženje Vaša prava BiH sa sjedištem u Sarajevu je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža pomoć korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda. Udruženje Vaša prava BiH se zalaže za slobodu i ljudsko dostojanstvo. Ovo opredjeljenje se ogleda u pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanju interesa korisnika.

TRIAL International je nevladina organizacija sa sjedištem u Ženevi, a njihov ured u Bosni i Hercegovini se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći žrtvama ratnih zločina pred domaćim i međunarodnim tijelima i mehanizmima zaštite ljudskih prava. TRIAL International vrši pritisak na vlasti kako bi se poboljšala prava preživjelih, zagovara zakonske aktivnosti za provođenje pravde te doprinosi podizanju svijesti javnosti o problemima s kojima se suočavaju žrtve ratnih zločina i njihove porodice.

MyRight – Empowers people with disabilities je švedska krovna organizacija osoba s invaliditetom koje su se okupile kako bi pružile podršku razvoju i radu organizacija osoba s invaliditetom širom svijeta. Predstavnički ured MyRight u Bosni i Hercegovini djeluje od 2009. i sprovodi program osnaživanja osoba s invaliditetom i njihovih organizacija o pravima koja su im garantovana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom UN-a s ciljem da samostalno i uspješno zagovaraju

za implementaciju svojih prava. Program jačanja kapaciteta obuhvata pet koalicija sačinjenih od preko 60 organizacija osoba s različitim invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma "Otaharin" iz Bijeljine osnovano je 2005. godine. Od osnivanja Udruženje se bavi problematikom obrazovnih potreba Roma i Romkinja i olakšavanjem pristupa obrazovanju romskoj populaciji. Kroz deceniju i po rada, pored obrazovanja, uvidjeli smo da je za društvenu uključenost Roma i Romkinja neophodno razvijati različite programe koji komplementarno djeluju u pravcu postizanja cilja integrativne/sveobuhvatne društvene uključenosti Roma i Romkinja. Trenutno organizacija djeluje u sljedećim programskim pravcima: obrazovanje; mladi i volonterizam; prevencija trgovine ljudima; ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena; socijalno preduzetništvo i rad sa djecom predškolskog i školskog uzrasta.



**SARAJEVSKI
OTVORENI
CENTAR**

Podgaj 14
71 000 Sarajevo

office@soc.ba
www.soc.ba
